

Članak 5.

Kada nadležni organ utvrdi da se na temelju dokumentacije iz članka 3. ove odluke ne može utvrditi postojanje prava svojine i stičenih prava na imovinu, rješenjem će odbiti zahtjev.

Članak 6.

Protiv rješenja iz čl. 4. i 5. ove odluke može se izjaviti žalba: za područje Federacije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za područje Republike Srpske, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, za područje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od prijema rješenja.

Protiv Odluke po žalbi iz članka 6. može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda entiteta, odnosno Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu sukladno sa odredbama članka 12. stavak 1. Sporazuma o pitanjima sukcesije tj. 30 dana nakon deponovanja petog dokumenta o ratificiranju, i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM 268/03
15. prosinca 2003. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03), a u vezi sa članom 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije i članom 1. Aneksu "G"-Privatno vlasništvo i stičena prava ("Službeni glasnik BiH"-Međunarodni ugovori, broj 10/01), Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 34. sjednici održanoj 15. decembra 2003. godine, donio je

ODLUKU**О СПРОВОЂЕЊУ АНЕКСА "Г" СПОРАЗУМА О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Član 1.

У циљу заштите приватне својине и stičenih prava gra ana i pravnih лица iz država slijednica bivše SFRJ, potpisnika Sporazuma o pitanjima sukcesije (u daljem tekstu: Sporazuma), ovom odlukom se uređuje način i postupak vraćanja u prvobitno stanje prava na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Gra aani i druga pravna лица iz država sukcesora bivše SFRJ koji su imali pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, saglasno odredbama člana 2. Aneksu "G" Sporazuma, obraćaju se pismenim zahtjevom za vraćanje u prvobitno stanje navedenog prava i to: za područje Federacije BiH-Kantonu-odnosno Opštinu na čijem se području imovina nalazi, za područje Republike Srpske Ministarstvu za ekonomiske односе i koordinaciju Republike Srpske, a za područje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gradonačelniku (u daljem tekstu: nadležni organi).

Član 3.

Uz pismeni zahtjev iz člana 2. Odluke потребno je priложiti odgovarajuću dokumentaciju iz koje se neспорно može utvrditi postojanje prava svojine, odnosno stičenih prava na imovinu u skladu sa odredbama čl. 1. i 2. Aneksu "G" Sporazuma. Odgovarajućom dokumentacijom priloženom uz zahtjev smatraju se izводi iz zemljišnih knjiga,

katastra nekretnina, pravosnajnica sudskog presuda, ugovori ili drugi pravno važni dokumenti.

Član 4.

Na osnovu dokumentacije propisane u članku 3. ove odluke, nadležni organ ovlašten za rješavanje o statusu imovine, utvrđuje postojanje prava na imovinu ili prava na obeshećenje saglasno odredbama člana 2. Aneksu "G" Sporazuma u cijelini prema zahtjevu ili u njegovom dijelu.

Član 5.

Kada nadležni organ utvrdi da se na osnovu dokumentacije iz člana 3. ove odluke ne može utvrditi postojanje prava svojine i stičenih prava na imovinu, rješenjem će odbiti zahtjev.

Član 6.

Protiv rješenja iz čl. 4. i 5. ove odluke može se izjaviti žalba: za područje Federacije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za područje Republike Srpske, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, za područje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od prijema rješenja.

Protiv Odluke po žalbi iz člana 6. može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda entiteta, odnosno Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Odluka stupa na snagu u skladu sa odredbama člana 12. stav 1. Sporazuma o pitanjima sukcesije tj. 30 dana nakon deponovanja petog dokumenta o ratifikaciji i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

CM broj 268/03
15. decembra 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavač
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03), a u vezi sa članom 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije i članom 1. Aneksu "G"-Privatno vlasništvo i stičena prava ("Službeni glasnik BiH"-Međunarodni ugovori, broj 10/01), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 34. sjednici održanoj 15. decembra 2003. godine, donijelo je

ODLUKU**О СПРОВОЂЕЊУ АНЕКСА "Г" СПОРАЗУМА О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Član 1.

U cilju zaštite privatne svojine i stičenih prava građana i pravnih lica iz država slijednica bivše SFRJ, potpisnika Sporazuma o pitanjima sukcesije (u daljem tekstu: Sporazuma), ovom odlukom se uređuje način i postupak vraćanja u prvobitno stanje prava na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Građani i druga pravna lica iz država sukcesora bivše SFRJ koji su imali pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, saglasno odredbama člana 2. Aneksu "G" Sporazuma, obraćaju se pismenim zahtjevom za vraćanje u prvobitno stanje navedenog prava i to: za područje Federacije BiH-Kantonu-odnosno Opštinu na čijem se području imovina nalazi, za područje Republike Srpske Ministarstvu za ekonomiske односе i koordinaciju Republike